

САҢА ОЛОХ

Чурапчы улуунун хаһыата

ХАҢЫАТ 1991 СЫЛ АЛТЫННЫ 15 КҮНҮТТӨН ТАХСАР

2004 сыл
МУУС УСТАР
10 КҮННЭ
СУБУСТА
№ 41
(9102)

УЛУУС МУННАБЫН 12-с СЕССИЯТЫГАР

Муус устар ый 7 күнүгэр ытыллыбыт Улуус Муннабын 12-с сессиятыгар барыта 12 болтуруос көрүлүнэ. Улуус Муннабын председатели Г.В. Смирников хас биридиги болтуруос туруорулларыгар дакылдаатыгы илгэн, санаа атестатын тэрийэн, куластатан, ымыктаан-чымпыктаан дүүлүлгүнү эре баран баһарыны ылынарар. Бүгүнгү үлө бир уратынан үс үлгүн Программалары көрүү буолла. Билигин хайа баһарар эйгэ үлө-хамас тус сыллаах. Программа эре быһытынан барарыт. Биликтэн, депутаттар сессия үс мүнөтүгү болтуруотун бу барылары дүүлүлгүнү аныктылар.

Бастагынан "2003 – 2006 сылларга "Чурапчы улууһа (субуона)" муниципальнай тэриллии тулалыр айылбатын чэбдигирдик Программанын билгэргэ туһунан" болтуруос туруорулуна. Илтиһини улуустаагы айылга харыстабыл комитетин председатели В.М. Моностырев онордо. Кини муниципальнай тэриллии бэс билиитигэр киирэр тулалыр айылганы, сир-уоту харыстаатынга көдүүстээх уонна үлө түмүктээх үлө барарын туһунан үлэтиктээх тус сыллаах. Программа барылын билиһиннэрдэ. Бастатан турган, хас биридиги нэһилиэк сир-уоту пассивдаахтар, очкуотугар ол туһунан сирэй элэтиктээх олохтоох муниципальнай дьаһалтага сүктүрүлүлэр. Билигин улууска сытытык түдэр иһэр уу болтуруотугар үлө үлө быһааныммыт. Ол иһигэр уулу муннаар уонна ыраастыыр станция тутууга, сир аныаабы уулу хуһаны, Чурапчы салинныктар, нэһилик-тэргэ уу ситилин тартып бааллар. Хотугу эгэр нэһиликтэри уонан хааччылыга бырайык уонна туугу болтуруостарга бир улахан салаа быһытынан киллэриллибит. Чурапчы киллүн курдук харыстанар зоналарга салгы үлэ турмуна, Чурапчы салинныктар интернет-оскула томторунан илтиктэ Дирингэ кытылы баһаргытуу. Быһыттары өрөмүөнүлөһүн, Куола резерватыгар туртас питомнигы оноруу, экологическай-иһигэр үлөни куһурудуу у.д.а. барыта чуолкайдык ытыллыбыттар. Улууска дьаһалынай мас саллаах сук, онон тутуунан дьарыктанар тэрилтэлэр Уус-Майа леспротекторун кытары сөннөһөн хааччылаахтар.

Оттука сыл устата улуус үрдүнэн 80 тыһ. кубометр мас тутулар, маны кыччаттар сымалтан чаһынай дьиктэри кини котельнайга холбууга эбэтэр чык уматыкка көһөрөргө этилиһин. Дүүлүлгүнэ улуус баһылыга И.Н.Аммосов, Улуус Муннабын аграрнай политикага, айылганы туһаныга уонна экологияга комитетин председатели депутат П.М. Макаров, лесхоз начальнига В. Степанов, сэтэлидһээтөр кинини кылабынай араһа Т.И. Портнигина кытыннылар.

"2004 – 2006 сс. Чурапчы улуутугар ачыгыч предпринимательстваны өйөөтүгэ уонна дьарыктаах буолууну сайыннарыга тус сыллаах Программаны өйөөтүгэ туһунан" болтуруоту экономикай сайдыы управлениетин сүрүннүр специалиһа А.Г. Платонова туруордо. СР Предпринимательствога уонна дьарыктаах буолууга министерствотун Программалар олобуран ытыллыахтаах бу сүрүн докумуон биэс салаалаах. Күн бүгүгү туругунан улууска 544 предприниматель баар, бу иһигэр 250 баһынай хаһаайыстыбалар, 150 атынан-эргиниһэн дьарыктаначчылар, 30 таһаарс таһааччылар, таксистар илтиктэ айылга кини мизбэли онороччулар. Кинилэри барыларын киниксөн, түмэн, көмүскэллээх буолуларын хааччылар, үлө көрүгүн эбэтэр, сабардамын улаатыннарар, дьон дьарыктаах буолуутун кэргэтэр туһунан анал Программа үлэтиктээх. Болтуруос сүрүннүнэн хос дакылдааты промышленноса уонна предпринимательствога комиссия председатели А.Г. Григорьев онордо. Депутат Е.Г. Санжеева билигин производство сайдытыгар бу Программа сүрүн баһарар оруулаах докумуонунан буолуобун биликтэн тил эттэ.

"2004 – 2006 сылларга Чурапчы улуутугар культура уонна духуобунас сайдытын Программанын" дүүлүлгүнэ болтуруоту культура управлениетин начальнига Д.Д. Попов туруордо. Билигин культура уонна духуобунас болтуруостарын хаһаангытааһар даһаны улахан болгомото ытыллыахтаах. Ол иһигэр үс сылга салбанан үлэтиктээх биэс салаалаах улахан барылынан үлэтиктэ сыал-сорук туруоруммуттар. Чулаан культура дьиктэрин истас көстүүлэрин тутсаран оноруу, харыстанар

культурай пазматынныктары ситилин ситэрэн туристическай маршруткка киллэрин (холбоһор, Улуу Куданга олоһу Майы-Баһы алаһын уонна нэһиликтэргэ баар таһаар дьиктэрин) "Кыһыл көмүс сир" иһигэр культурай нэһиликтэстэни үйэтити илтиктэ үрдүк таһымнаах устууу онорорго музыкальнай аппаратураны булуугу быһаан быһытынан киллэриллибиттар. Хос дакылдааты социальнай политикага комиссия председатели В.И. Нестеров онордо. Тыл элэит депутаттар С.Д. Васильева, А.Г. Григорьева, Д.П. Ефимов улуус баһылыгы социальнай болтуруостарга солбуйаачы А.С. Иустинова уонна ЖХУ начальнига Е.И. Савини Программа, сүрүннүн, сэлтөөх болтуруостары таһарыан биликтэн тураннар, үбүгүн билгэргэниһэ, хааччылыгы ытыллыбатаһын, чуолкайа суоһун биликтэтилар.

Сиргэ нолуок уонна сирин түүлэһин телбүтүгэр тахсыбыт кыра уларыйылар тустарынан болтуруоска иһитинэриини СР Баһаа-дуолга сыһааннаһыга министерствотун улуустаагы бэрэстэбиттэлэ Р.А. Захаров онордо. Маһаһын туттаары бөлүөлөк тас өттүгэр уһаайба бастарар кыһа сирин нолуога бөлүөлөк кинин телбүтүгэр тэһэһит, 1 кв. метригэр 2 солк. 59 харчы буолбут.

Муниципальнай тэриллии иһигэр муниципальнай бэс билиини салайыы отделын баһаһыннытын уонна муниципальнай тэриллии бэлэһээтэ комиссиятын үлэтин регламенты дьаһалта хриһа Е.И. Попов иһитиннэрдэ.

Сэттис болтуруотунан киирбит "2004 сыл бюджеттар" ылааччылар" реестргэ кыра уларыйы тахсыбытын туһунан" информацияны улуустаагы үөрэх управлениетин начальнига Е.С. Сидоров онордо. СР Президиэн В.А. Штыров 2003 сыл алтынны ый 6 күнүгэр таһарыт дьаһалыгар олобуран уонна СР тла сирин социальнай-экономикай сайдытын Программанын чэрчитинэн тус хайыскалаах үөрэх тэрилтэлэре – Амма, Сылган уонна Төмөй орто оскуолаһара тусла бэлэһээтэ туруоруллан сирэй счот аһыллар буолбут. Хос иһитинэриини В.И. Нестеров онордо.

"Улуус 2004 сыллаах бюджеттар уларыйылар тустарынан" РФ НСМ сройуоннар иһи

ардыларынаагы инспекциятын салайааччытын солбуйаачы А.И. Барашкова кэпсээтэ.

"Рознидан атыга. Бир кэмнээх толукун баһаһынныгыгар улуус прокурорун бираһаһын туһунан" экономикай сайдыы управлениетин начальнига О.П. Моностырево иһитиннэрдэ. РФ Правительствотун баһылыгы кулун тутар ый 27 күнүгэр "Производстваны сайыннарыга административнай көһөдүрү сук оноруу туһунан" уураада тахсыбыт, онно олобуран СР Правительствотун дьаһалта таһарылыбыт. Ол быһытынан, улуустарга рознидан атыга бир кэмнээх толукуну бизрин баһаһынныга тохтотуллубу.

Онууан "Чурапчы улуутун бюджеттар уларыйыны киллэрин туһунан" информацияны финансовый-казначейскай управление начальнига Е.Е. Сухаринов онордо. Киниксмит үп оттук салаатыгар эби харчы утуллубут уонна убаһас уматыкка ааспыт сылга төлөмүт харчы суотугар 1 мөл. 849 тыһ. солк. чорбойбут. "Дьэ, бу үбү ханнык сылга туттабыт?" – дьин ытытыгы Егор Елисеевич депутаттар иһитилэригэр туруордо. Кэпсэтигэ баһылыгы бастагы солбуйаачы Н.Н. Попов, депутаттар Д.П. Ефимов, С.Д. Васильева, А.Г. Григорьева, В.И. Нестеров, кини баһылыга кылабынай араһын солбуйааччы С.С. Сибирякова, социальнай политика управлениетин специалиһа П.Д. Елисеева, иһабилиттэр обществоларын председатели В.П. Киниктин, үөрэх управлениетин начальнига Е. С. Сидоров, культура управлениетин начальнига Д.Д. Попов, Чурапчы сэл. баһылыга И. И. Оксешников у.д.а. бэйэлэрин санааларын үлэтиһиннэрдэ. Хас да вариант киирэн, түмүктэ куластааһын быһытынан көрүлүр сууматтан 1 мөл. 500 солк. чэчэтиллээх эмкэ, ордуһа газтаһынга бэлэмниһи чэрчитинэн генеральнай быһаан зонированиетыгар аналла.

Маһтан салгы Улуус Муннабын ревизионнай комиссиятын баһаһынныга уонна II Харбаа бөлүөлэтин Партизанскай уулусатын И.П. Листиков аатынан уулусса уларыйыт туһунан болтуруос көрүлүнүлэр.

Р. СИБИРЯКОВА.

УЛУУСКА КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО, ЛИТЕРАТУРА УОННА НАУКА КҮННЭРЭ

Культура уонна искусство – араһыскай өйдөбүлэр. Бирэ бириин ситэрэр, хайа-хайага сук сатасаллар. Оттон киниги кэһигэ бу иһи өйдөбүлүгэр "литература" уонна "наука" дьин тыллар сыста, бир ситим буолан киирдилэр. Кырдыга, культура уонна искусство норуот тылынан уус-уран айымныта баар буолан ыраах көтүлэр, кини сирдэринэн тэлэһийдилэр, оттон тус баһыта сайдыыга тартыларынан наука эмкэ ыкс сибээстээх буолла. Онон билигин бу үлөт тыллартан бирин ылаах, этилэрин элтирбитэ сук ситим тыл курдук ылынаах наада. Бир тылынан, культура уонна искусство – төрүт үлэстэри туталларын тылынан саһаттан-саһаһа арайар иһигэр эйгэстэр.

Кулун тутар 31 – муус устар 1 күнүгэр Чурапчы улуутугар "Духовно-нравственное развитие, будущее улус: роль деятелей культуры, искусства, науки, литературы" дьин темалаах СР народнай артиһа Т.П. Местников төрөөбүтэ 100 сылыгар аналлаах культура, искусство, литература уонна наука күннэре ытыллынылар. Бу иһигэр хаһааннаах дьаһалга культура орду талааннаахтар, наука профессордара, духуобунас специалистара ыра билиһит иһигэр эйгэ сүрүн өрүттэриттэн дьонго-сэргэ баһилиһиннэрдэр, көрдөрөр сыллаах кэлэн үлэһэн-хамсаан бардылар.

Бастагы күн Тарас Павлович Местников төрөөбүт-үөскээбит Баһы нэһиликтэргэ П.А. Ойуунускай аатынан Саха Государственной драматической театрын коллектива Аампа Солпуронун "Олох дьэбэрэтэ" драматын көрдөрдө. Нэһиликк бүтүүнү туһунан бу саа классикатын айымнытын тыыммаха да олорон көрдүлэр. Бал кыраһаан олоһор иһигэр, туһунан олордулар. Артиһтар Баһыга сылдыһыларын туһунан саһа-маһайан туран кэпсэтилэр. СР үтүмүкк артиһката Изабелла Николаева: "Кырдык даһаны айыллыттан айдарылаах, таһаһаах дьон төрөөбүт-үөскээбит сирдэ буолуон сөптөөх ытык сир эбит. Таһаа дьиктин көрүлүтү

уһунуһуһа өйдөбүлү хаалларда. Кини хараһар тута бираһыллар ытык томтордо ыраактан ытырдылар, ууһулар. Таһаа дьиктэ олус саргытык турар. Ис өттүгэр өрөмүөн наада эбит. Сирбит-уоптут тоһо эрэ автобуспутун үс төгүл баһылынарда. Баһар, куорат дьонно улаханньк күлсөн-салсан, хаартыскага түһэн, туһорон барыһытын бүһүм сир сабуһааһага буолуу" – дьир.

Иһигэр күн күнэ 2 чаастан улуус баһылыга И.Н.Аммосов бэйэтин кабинеттарга культура, искусство, литература уонна наука күннэрин официальной делегациятын кытта көрүстэ. Көрүлүгүг профессор Б.Н. Попов, Россия народнай худуһунуһа А.П. Мунхалов, ССРС народнай артиһката Ангелина Ильина, филологическай наука кандидата К.Д. Дьяковскай, керимист-худуһунуһук Мария Гүлбаева – Туоһа у.д.а. кытыыны ытылар. Чурапчы өттүгүн баһылыгы кытта культура управлениетин начальнига Д.Д. Попов, Чурапчы салинныктар баһылыга И.И. Оксешников, улуус дьаһалатын тэрийэр үлэһэ управлениетин начальнига М.И. Лоскин көрүстүлэр. Уолсай үлэ туһунан кэпсэтии кэһиниттэн ыалдыттар бэйэлэрин сэгээрэр эйгэстэригэр ытыһылар баһаа-дилэр. Нэһиликтэргэ иһи ардыһаһаһаах кураһаһыга чэй иһитин тэрийиһигэ конкурсу туһунан иһтирэллэригэр эйгэстэр, Улуу Куданга төрүтүн туһунан дүүлэстилэр, улуус герботин тусулаһтылар. Бу кэһиэ хас да делегациянан хайдыһан Одуулуи, Хатылы, Хоптобо уонна Мугудай нэһиликтэригэр тарбастылар.

Эйгэстэн кэһиэ "Айыллаан" Сыһаһаан кинигэр научнай-практическай конференция саһаһаан. Профессор Б.Н. Попов "Духуобуһа сайыннары – олоһут кэһиһи", К.Д. Дьяковскай "Национальной культура тыл сайдытыгар, этносемантикага суолта", профессор, психологическай наука доктора, профессор А.П. Оксешников, республикатаагы хореографическай училища директоры Н.С. Посольская "Тыа сирин оскуолаһарын оһону духу-

буһака иһигэр суолтала", СГУ доһена, искусствовед А.В. Егорова "Сохранение традиционного искусства якутов на примере Болурусского улуса", Национальной Художественной музей генеральной директоры солбуйаачы Г.А. Софронова "Чурапчы – один из центров науки и искусства" дьин дакылдаһтарынан кытыннылар. Эбэттэн кэһиэ секцияларынан хайдыһан кэпсэтиилэр саһаһаһаһа, эйгэ сирдээх этиилэр киирдилэр.

Түмүкк рекомендаһия ытылына. Культура үлэһиттэре ылыммыт соруһартытан сүрүннэрин билиһиннэрдээх, илин эһэр улуустарга, чулаан Чурапчыга, орто художественнай үөрэх тэрилтэтин аһарга үлэһин, Чурапчытаагы А.А. Савини аатынан история уонна этнография музейин коллективин өйөөн, Национальной Художественной музей үлэһиттэрин этиилэригэр олобуран саһааһа декоративнай-прикладной искусствотун музейин филиалын быһытынан айар лабораторияны тэрийи, улууска духуобунас сайдытыгар дьаһалта таһымынан түмүү тэрийэн комплекснай программа онорон үлэһини, литература сайдытык эдиримсигэргэ үлэни быһаһаһаһа ытыны, "Эркээһи" программаны сартүтэн, оһоһа норуот педагогикаһын туһунан оһону уһууу, иһи болтуруостарыгар улахан болгомоту ууруу, хас биридиги наһаа уһуортан баһилиһит тус дьобуру сайыннарыга, төрүтүтүн уһуортан үлэһини үлэни хайыскалаһа ытытыга культура, үөрэх салаалара, дьин кэргэн отдела биргэ үлэһиһи устуллубуһаһарын тэрийи, конференция үлэтин брошюра онорон таһаарарга комиссияны тэрийи курдук үлэһэр төрүмүһүннэһэр.

Улууска культура, искусство, литература уонна наука күннэре "Айыллаан" Сыһаһаан кинигэр сцена маастардарын улахан конференция түмүктэнэ.

Оксана ЖИРКОВА.

АЛАБАР НЭНИЛИЭГН ВЕТЕРАННАРЫН СУБЭТИН ОПЫТА

Алабар нэниликэ чөл олох иһин хам-сааһытта ыгырымы ылыммыта ылбыча буолба-тах эбит. Калининги сылларга манна нэниликэ дьаһалтатын баһылыга Тимофеев Вячеслав Ми-хайлович бэйэтин тула государственной даһамы, общественной даһамы тарилталары түмэн нэниликэни олоҕо-дьаһаҕа тулсугуттар, ордук эдэр ыччат үлэлээх буолан үтүө-кэрэҕэ, сыр-дыкка тардыһытын күтүрдүүтэ, арыгы буору-лаах дьайыһытын утарыһыта сыйыа үтүмээх үлэни саҕалаабыт. Манна баһылык чөл олох туһунан сахалыы ойу-санааны, обугалар үтүө үгэ-стэринэн аҕа саастаах дьон, ветераннар субэти-рин-амаларын туһанаҕа кэрэхсэбиллэх. Ол Чи-алпараҕа буолбуй "Чөл олох — кэскил тордо" ди-эн улуус ветераннарынан тариллибит "тегүрүк-остуолга" ырылхайдык көһүннө.

Бу туһанаах дьаһалы улуус дьаһалтатын олох-дьаһах боллурдустарын сүтүмүүр управле-ниета, ветераннар субэлэрэ уонна Алабар нэниликэтин дьаһалтата олус үчүгэйдик тэрийэн ыттылар. Манна аҕыс нэниликэтин иһин-үс киһилээх делегациялар, манна таһынан Одулуун уонна Алабар нэниликэтин баһылыктара кыт-тылы ыттылар. Хайаабытын да иһин, манна улахан суоһутаах боллурдусту хамсааһын тахсы-быт нэниликэти көрөн-истэн баран дьүүлэһиниэ нэниликэти дьаһалтанын баһылыктара аҕай-батахтара өйдөмүлүбүт.

Сааһырыт, пенсияга олорор киһиэхэ кыра да наада. Киһи араас эрийдээх-мускуурдаах олорбуттан, сыралаах-сылбалаах үлэтигэн огос-тубут түмүктэрэ, санаалара, ханнык эмэ дьоруе-сэһэрилиннэһинэ эгди буолар, түүх баар

кыаһынан эдэрдэргэ көмөлөһөр түбүгүр түһэр. Чыалпараҕа нэниликэ дьаһалтата хас биридими ветеранын сым-сым курдук тутан, сэһэрдэн ки-һилэри өрө күүрдүбүт. Нэниликэ ыттылар ханнык баҕарар дьаһаллар ветераннар кыттыта суох барбат эбиттэр. Ветераннар субэлэрин председатели Гоголев Федот Ильич бэри чөлү-түһүн туһанааччылары түмэн хамсаан үлэ-хэмнэһэ таһаарылаах буолбуй. Аны оскуоланы, улууааны атын общественной тарилталары кытта дьүрүлсөн үлэһиниэ ордук кадыууҥу биэрбит.

Сэбиэт хас биридими ветеранын олоһун-дьаһаҕын, кыһалбатын күнүтэ болгоһомо тутар-тын таһынан табыгастаах түгэннэри булан бары-ларын түмөн субэлэлэр-амалар, сыннылаан киһилэрин тэрийэн, сайын ыһах ыһан сэргэх-ситэргэ саастаах дьонго күүтү-уору, олоһо тар-дыһымы утар эбит. Ветераннар бэйэлэрин кы-ахтарынан нэниликэ ыттылар түмүкүлээх үлэ-лэртэн хаалсыбаттар. Ол курдук, оскуола дьы-тин уонна уоннан сылга сабыллан турбут урууку таһаар дьыттин ис өттүн эһисийдэн-сангардан онорууга көмөлөспүтүр, саҕа баһылыга дьыттин хаалпаахытын, күүтүн күүтүтүн, бөһүн-сыйын ыраастааһынын курдук үлэлэргэ эмнэ кыттыбыт-тар. Пенсияларынан кыраҕалаһан сымнаҕас ди-ван, киргэһиллэлэри бэлэхтэббиттэр. Нэниликэ-тын боллурдустарыгар баһылыка үс үтүлүчү убаастанар дьонтон саастааһа ытык субэ көмөлөһөр эбит.

Ити курдук олохтоохтор кэпсээннэрин истэн баран, аны тута бөлүөлүк киһи өттүн, общест-веннай тарилталары көрүү буола. Улууаан ис-тэс өттө тулсугай көстүүтэ ара буолбака, кол-

лектива айым-ылаахтык үлэһиниэ хайбаллаах. Баһылыга саҕа, сып-сылаас, ып-ыраас, аныгы-лыы онгоһуулаах, миэбэллээх дьытэ үлэһини олороро элбэхтэри ордугурааттаҕа. Оскуола би-ли таһаар дьыттигэр, урууку интернака ки-һисэргэ чөм курдук туттан үлэһини олорор. Киһи болуосат кыттыгытар сөбү оһоньуур площадкага тимиринэн саркалаан күрүлэһимит. Кыра фут-бол оһоньуур площадкага коробкаланан, эһил уу кутуллан хагыһыллар да сир буолар.

Хонтуораларын ис өттүн аныгы матырыйаал-ынан эһисийдэн кэбиситтэрэ үчүгэйдик сүрдээх. Манна бири кэһэс хонту ветераннар түмүсүр сир-дэргэ онорбуттар. Чөл олоһо аналлаах стэнда-мунуу тулсугайдык кэһэр. Иһи эһэстээх тээс оскуола маһыгытэ эһэһэ булбуй. Бу күннэргэ салгыны туугу матырыйаала тизлэн үлэ саҕалам-ыт. "Иһи өттүгэр сыһыары кэһэс физкультур-най саала тутулустуулаах. Ончотугар билигин үлэ-ли тулар сааланы олорчу нэниликэниэ туһанааҕа", — дьин Вячеслав Михайлович үөр-көтө хэһимир. Быйыл бөлүөлүк киһи уулуссата көннөрүлүн гравиданыахтаах, күүстээх лама-паларынан сүрдатыллыахтаах. Оскуола тутууга эһил Кыһыны күнү көрсө ыам ыйын 9 күнүгэр түмүктэнэрэ былаанналар. Табылынаһына, ки-һи аһын иһинигэр РФ Геройа Гаврил Дмитрие-вич Протодьяконов бюһа туруоҕа. Онно эрэл ба-ар. Бу үрдүк ааха бири дойдутаахтыг өссө тектүрүһэн түһүрүлүннө.

Эһиэт кэһимиттэн көрбүтү-истиһити дьүүлэһиниэ атын нэниликэтир ветераннара туһанаах, сэргэх дьаһал буолбугун, олохтоох дьаһалта ветераннарын өйдүүрүн-өйүүрүн махта-

на бэлэһэтиһэр, чөл олох туһугар бүтүн нэниликэтин хамсааһылаахтык ылыһыттарын хайҕаатылар. Бэйэлэрин үлэлэрин билиһиниэ-рэн туран, салгыны ветераннар бу үһүн уһууҕа-ах үлэһи эһиэр хамсааһыныга тугу онорорго эһиһилэрин кыһалдылар. Ол курдук, ордук эдэр ыччат үлэлээх буолуугун хаһыһылар дьаһаллар ыһыллалларын, хас биридими хаммаһыт, иһэр-аһыһы ыһы кытта туһаан үлэлэһини кыһаары субэлэстилэр. Дьытэ-уота суох дьону түмэн олордор суолу тобулары, кырдьаастар доруо-буһаларын көннөрүгөр геронтологическай дуу, социальнай дуу кыһалаах киһи, табыллар буол-лаһына Мындааһыныга бөс чаҕаҕа, баар буола-рыгар бадаларын эһиһэр. Улуустааһы ветеран-нар субэлэрэ үлэһини миэстэтин чөлүгэр түһүрүгэ, иһитиниэ улуус дьаһалтатыттан көмө көрдөстүлэр. Кыһыны 60 сылын көрсө дьаһалта-ры тоһорууга эдэр ычаты көрүтүүгэ субэлэсти-лэр. Арыгыттан араасар сыһаан өбүгэ төрүт ас-тарын, уһагытын — кымыһы, быһырпаһы, үнэ-иһи-иттэн чэйдэри дэлэһири сөһүнэн аһыттар. Түмүгэр улуус бары ветераннарыгар ыгырымы ыһыһылар.

Туһанаах көрсүһүү СР народнай, РФ үтүөлээх артиһа Александр Самоснов сарин, Кыһыны, Ийэ дойдуга таһал туһунан ырыаларынан түмүкстэ-митэ астык буолла. Аны ону олохтоохтор Майаҕа "Кыһыныга — айхал!" фестивалыга баран си-тиһилээхти кыттыбыт ырыаларынан, үтүлүлэ-ринэн ситэрэн, ветераннарын өссө дуолуулар.

А.ПЕРМЯКОВ,
ханыат общ. корр.

Спорт

"ДЫКТИ ДУОБАТ" УЛАХАН БЫРААҤЫННЫҢ


... Аҕыһы Роман дьуобака биэс сааһыттан эдэһиниэргэ үөрэппиттэр. Бу дьаһыгын киһи олоһун арыһаа оһогостон, эһилин ону өссө сайынна-ран дьуобат төһөннөөх пропагандаһа буолбуй. Ол курдук, Чуралчытааһы педучилищенин бүтэрэн ба-ран Верхоянскый Саккыһыныгар үчүтүлүһүн аһаһаһыттан сүдүлүгү дьуобака уонна сааһыма-ка үөрэппит. Оттон Гершен аһынан Ленинград-тааһы пединститутка үөрэнэр сылларыгар дьуобат теоритынан, оһолору үөрэтии методикатынан үтүмүһүтүн дьаһыттаммыт.

Дьиктигү бүтэһимиттэн Булууттаһы педучи-лищениэ ханна да калбарыйбака преподаватели-көн үлэлээбит. Оһолору дьуобака эрчийэр дьоруура манна үлэлэһиттэн чыһылхайдык аһа-һыт, дэгиттэр иһэлээх тренер, үчүтүлү быһы-тынан киһи билиһинини ыһыт. Калининги сылларга Булууттаһы Пионердар дьылларын иһинэн дьуобат күрүлүгүн салайабыт, онно сым аһын 100-чэ ыра дьаһыттаммыт, училищениэ дьуобат аналлаах факультатын аһан үлэлээбит. Киһи эрчийэр оһолору "Дикти дьуобат" түһүмүгэ, суус харахтаах дьуобака Саха сирин спортнай чыһилин көмүсхүлүлэрэ. Роман Дмитриевич үөрэппит-та-кайбыт хас да көһүнэ оһолоруттан үтүө Сэһи ги-рин, Союз, Россия чемпионнара, призера, үтүлээх тренердэрэ үһүн тахсыбыттар.

Бэйэһэ дэгиттэр сөһүмүһаах киһи эбит. Араас оһуу тыһын баһылаабыт, оттон педагог, тренер быһыһынан үтүмүһү үлэһэ үрдүтүк сыһалам-мыт.

Н.Н. Таатта улуутун Бочуоттаах гражданина үрдүк ааты иһэрар туһунан үрүһүгэ аһан иһитиннэрдэ уонна ол дастабырыаннаһа-рын туттаргаата.

Микрофону күрэхтэһи кылаабынай судьуйата, Мэнгэ-Хаҕала-стан сыһыар Д.В.Сыромятников ылар. Дмитрий Васильевич дуо-бат бу түһүлгэ эһэх кытааһылааһын, үрдүк тэрэһиннээхтиг аһыһын бэлэһэһэ, улахан хатыһылаах күрэхтэһи түмүкстэ-митинэн эһэрдэлээтэ, иһинки өттүгэр дуобат хонутугар үтүө си-тиһилэри баҕарда. Манна ситэрэн эһтээх, күрэхтэһи кылаабы-най сөһүрүһүн бири дойдутаахтыг, республикатааһы дуобат федерациятын эһиһиттэр секретара Г.С.Колесов (гросс-мейстер Гаврил Колесов аһата) үлэлээтэ.



Россия норуотун үрүһүрүһитин уонна физический культу-рын туйгуһуннара, Саха сирин үтүлээх тренера, бири дойдутаахтыг Р.Д.Попов быйыл төрөбүтэ 75 сыла туоларынан муус устар 5 — 7 күннэригэр ЧГФКСИ спортнай комплексыгар дуобат улахан күрэхтэһиниэ буһан аһта.

Манна ыһылы улуустартан, Дьуоһуһый куораттан, Булууттан барыта 124 дьуобатчы кыһына. Киһилэр истэригэр 2 гросс-мейстер, 11 Союз, Россия спордун маастардара, Россия, Европа, эһн дойду чемпионнара баһаллар. Ыһаһыт да эһэх буолла. СР спортнай культурениэ уонна спорка Комитетиттан, СР Тас сибэ-һэһи министерствотыттан, улуустар делегациялара, бу күрэх-тэһини ыһыһы спонсордаабыт тарилталар бэрэстэһитилэрэ уо.д.а. Оттон саамай күтүлүлээх күндү маһыһыттарынан буолбуй Булууттан Роман Дмитриевич эһргэһэ, педагогическай үлэ вете-рана Мария Иванова, Дьуоһуһыйтан кыһына, эһн педагог Мари-на Романова иһиниэ бу дьаһал тэрэһиниһэр быһаһы кыттыбыт бырааһтара С.Е.Попов, аһын даһаны аймах-билиэ дьонноро, үөр-нэһинилэрэ баһаллара күрэхтэһи таһымын өссө үрдэттэ.

Муус устар 7 күнүгэр 17 чаастан спорткомплекс "Дуобатын са-алатыгар" күрэхтэһини түмүкүүр үөрүүлээх дьаһал ыһыһына. Манна улуус дьаһалтатын, общественноһын, спонсордаабыт тарилталар бэрэстэһитилэрэ кыттыһы ыһылар. Биэһири ЧГФКСИ проректора Е.В.Пудов иһэлэн-саҕалаан, салайан ыһта. Кыһас киһири эһэрдэ кэһимиттэн тил Таатта улууһун баһылыгар М.А.Протодьяконовка бэрлиһинэ. Киһи бүтүгү түмүһүн эһэр-дэлэһэн туран, түмүгэр Р.Д.Поповка үөрөһимит, үтүлүлүбүт, эһин Тааттага үрдүк таһаарылаахтык үлэлээбит СР үтүлээх тренерэ Бырдыһыһырова М.Н., РФ уонна СР үтүлээх тренердэрэ Кыһин

музыкальнай центр, видеопроигрыватель, сканер, таһас сууһар маһыһына, магнитофон, фотоаппарат курдук олус сыһалаах бө-лөх-туһах туттулар. Оттон маһыһыһын ыгырыһыһыт, 64 маһыһы-таах дьуобака дьаһаллар уонна кыргыттар ортолоругар б... Вилена Кыһынаҕа телевизору Роман Дмитриевич кэргэнэ Мария Иванова уонна кыһына Марианна Романова туттарбытара ордук символическай буолла. Бу күн Мария Ивановнага үтүө маһал-баһыһа тыһара эһилиһилэр, Роман Дмитриевич маһаллаах үөрэнэһинилэрин аһтарыттан өйдөбүннүк бэлэхтэр туттарыһы-һылар. Улуус дьаһалтатын спорка отделын начальнига Н.Н.Гулжов улуус баһылыга И.Н.Аммосов иһин баһаһыһыһаах Эһэрдэ сүрү-гүн, өйдөбүннүк бэлэһин туттарда.

— Киһи өһлөр даһаны кэрэхсэһэрин, аһа уһуһуһбатын иһэһидим. Роман Дмитриевич оһолун тилэх күннэригэр дьэри дуобатын ыһыһытааҕа. Спорт бу көрүгэ көһиһири буолбатах. Киһи өһүн сайыннаһар, эһэх сыһаны иһидир. Кэргэһини туһугар сьрдык өйдөбүлүгү иһин маһал, баһыһа! — дьэһэ харда тыһыгар Мария Иванова.

Бири тыһыһын ыһыһыла тулар бу дьаһалтан быһас булан, гроссмейстер, күрэхтэһи кыттыһыһаах Александр Азаровтан ин-тервью ыһым.

— Оһу үрдүк тэрэһиннээх, дьуобака бастаһынан улахан би-риһиһтээх күрэхтэһи буолла. Бөлөхтөрүнэн арааран ыһыһыһыта таһыһаах. Тэрийэр комиссияҕа маһал. Оһу үчүгэй партиялар оһоньоннулар. Түмүгэ да иһтиһиниһиэ. Күүтүлүлүбүттан аһын бу-лан таһыста. Тус бөһэм спорт бу көрүгүн күрүүтүн өйүүр Егор Ва-сильевич Пудрека маһалбын биллэрэһин. "Саһа олох" ханыака үлэһигэр ситиһиһилэри баһарабын. Тираккыт үрдүү турдун. Дьол-соргу аһыһыһыт! — дьэһэ күрэхтэһиттэн чаһы аһыһыһыт гроссмейстер.

С.СМИРНИКОВА.

Хаартыһкаларга: "Дикти дьуобат" бырааһыһыһыт үөрүүлээх-тиг саһы түһүннэрэ.



ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 АПРЕЛЯ

ОРТ
11.00 Телеканал "Доброе утро"
11.20 Новости
12.00 Комедия "Ширли-мырли"
14.00 Новости
14.05 Фильм "Разбег"
15.50 "Город женщин"
17.00 Новости
17.20 Сериал "Берег мечты"
18.20 "Угадай мелодию"
18.50 "Большая стирка"
20.00 Вечерние новости
20.20 "Кумир"
20.58 Сериал "Клон"
22.00 "Жизнь моя"
23.00 Время
23.30 "Улицы разбитых фонарей"
00.30 "Сергей Королев. Судьба". Документальный фильм
01.20 "Искатели"
01.50 "Фабрика звезд"
02.10 "Шаман"
02.40 "Подводный мир Андрея Макаренки"
03.10 Триллер "Дом секретов". До 04.40

РТР
05.00 "Доброе утро, Россия!"
08.45 Фильм "Угроза от огня".
11.00 ВЕСТИ.
11.30 ВЕСТИ-МОСКВА.
11.50 Фильм "Угроза от огня".
12.45 "В Городе"
12.50 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
13.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
14.00 ВЕСТИ.
14.10 ВЕСТИ-МОСКВА.
14.30 "Частная жизнь".
15.30 Детектив "Путь Агаты Кристи" (Великобритания).
16.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
16.40 ВЕСТИ-МОСКВА.
17.00 ВЕСТИ.
17.10 Телеканал "Крот".
18.05 "Комиссар Рекс".
19.00 Телеканал "Закон".
20.00 ВЕСТИ.
20.50 "Спокойной ночи, малыши!"
20.55 Телеканал "Небо и земля".
22.00 Телеканал "Ключи от бездны. Операция Топем".
23.00 ВЕСТИ+.
23.20 ПРЕМЬЕРА. "Космос".
00.15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
00.30 Приключенческий фильм "Мужская компания". 1992 г. До 01.45

НВК
07.00 "Новый день". Утренняя программа. До 08.00
18.00 "Толкуну тобутири..." К.Д. Утин.
18.25 Дневник республиканского фестиваля самодельного творчества, посвященного 60-летию Великой Победы "Сверкая алмазами, Победа!"
18.50 Академик В.П. Ларионов сырые карамели.
19.05 Авторские работы журналиста Анатолия Гоголева. "Африка саза карайсынан..."
20.10 Вестник III Международных спортивных игр "Дети Азии-2004".
20.20 Реклама.
20.30 "Сага сира-Якутия". Информ. программа.
20.50 Реклама.
20.55 Республиканский благотворительный детский-взрослый лотерея "Один номер из шести".
21.05 Дни НВК "Сага" в Алданском улусе. 2-я часть.
21.30 "Сардаана". Харотанари кинбэттер... Нурбе театры тургурута.
22.35 "Эксперимент" (п. Зырянка). До 23.00

НТВ
05.00 УТРО НА НТВ
07.55 "Красная смерть". Фильм
08.00 "Сегодня утром"
09.25 "Намедни"
11.00 "Сегодня"
11.35 Фильм "ОСЕНЬ В НЬЮ-Йорке"
13.35 "Протокол"
14.00 "Сегодня"
14.35 Ток-шоу "Принцип домино"
16.00 "Сегодня"
16.30 Сериал "ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. ДЫМ В ЛЕСУ"
17.35 "ПРОТОКОЛ"
18.00 "Сегодня"
18.40 ПРЕМЬЕРА. Детектив на НТВ. Евгений Сидорин в сериале "МУР ЕСТЬ МУР", 1 серия
19.45 Сериал "ПЯТЫЙ АНГЕЛ", 5 серия
21.00 "Сегодня"
21.40 "КРАСНАЯ СТРЕЛА"
21.50 ПРЕМЬЕРА. Катрин Моррис в сериале "ДЕТЕКТИВ РАШ"
22.55 Сериал "МУР ЕСТЬ МУР"
00.05 "Сегодня"

ВТОРНИК, 13 АПРЕЛЯ
ОРТ
06.00 Телеканал "Доброе утро"
11.00 Новости
11.05 "Улицы разбитых фонарей".
12.10 Сериал "Клон"
13.10 "Шутка за шуткой".
13.40 Дисней-клуб
14.00 Новости
14.05 Боевик "Репортаж"
16.00 "Город женщин"
17.00 Новости
17.20 Сериал "Берег мечты"
18.20 "Угадай мелодию"
18.50 "Большая стирка"
20.00 Вечерние новости
20.20 Просто смех!
20.50 Сериал "Клон"
21.50 "Стирка на миллион"
22.00 Детектив "Евгений Романов: Следствие ведет дилетант"
23.00 Время
23.35 "Улицы разбитых фонарей". Многосерийный фильм
00.40 Спецназ. "Не верь горному мужу"
01.50 "Фабрика звезд"
02.10 "Звезды эфир". "Кабанок 13 ступеней"
02.40 "Школьные династии". Дуровы
03.10 "Большой взрыв"
03.40 Фильм "Дурачок лоп". До 05.35

РТР
05.00 "Доброе утро, Россия!"
08.45 Телеканал "Небо и земля".
09.50 "Короткое замыкание".
10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
11.00 ВЕСТИ.
11.30 ВЕСТИ-МОСКВА.
11.50 "Что хочет женщина".
12.50 Телеканал "Ключи от бездны. Операция Топем".
13.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
14.00 ВЕСТИ.
14.10 ВЕСТИ-МОСКВА.
14.30 "Частная жизнь".
15.30 Детектив "Путь Агаты Кристи" (Великобритания).
16.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
16.40 ВЕСТИ-МОСКВА.
17.00 ВЕСТИ.
17.10 Телеканал "Крот-2".
18.05 "Комиссар Рекс".
19.00 Телеканал "Закон".
20.00 ВЕСТИ.
20.50 "Спокойной ночи, малыши!"
20.55 Телеканал "Небо и земля".
22.00 Телеканал "Ключи от бездны. Операция Топем".
23.00 ВЕСТИ+.
23.20 "Исторические хроники" с Николаем Сидоркиным. 1918. Троицкий.
00.15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
00.30 Фильм "О, где же ты, брат?" (США). 2000 г.
02.40 "Дорожный патруль". До 02.53

НВК
07.00 "Новый день". Утренняя программа. До 08.00
18.00 "Неопознанные живые объекты". Докум. сериал.
18.25 К 60-летию Великой Победы. "Пове жизни" (ТРК "Алмазный край").
18.45 Точка роста.
19.15 Телематрион "Сердце отдаю"

16.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
16.40 ВЕСТИ-МОСКВА.
17.00 ВЕСТИ.
17.10 Телеканал "Крот-2".
18.05 "Комиссар Рекс".
19.00 Телеканал "Закон".
20.00 ВЕСТИ.
20.50 "Спокойной ночи, малыши!"
20.55 Телеканал "Небо и земля".
22.00 Телематрион "Ключи от бездны. Операция Топем".
23.00 ВЕСТИ+.
23.20 ПРЕМЬЕРА "ОСКАР". "Один день в сентябре. Ответный удар". (Швейцария - Великобритания - Германия). 2000 г.
00.20 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
00.35 Детектив "Убийство на Жуковской".
02.20 "Синемания". До 02.51

НВК
07.00 "Новый день". Утренняя программа. До 08.00
18.00 "Валики тайны и мифы XX века". Докум. сериал.
18.30 Фильм-детект.
18.40 "Улз ууртунган усталанган". И.С. Филатов ("Тайпа" ТВ).
19.15 Телематрион "Сердце отдаю детям". Прямой эфир.
20.20 Реклама.
20.30 "Сага сира-Якутия". Информ. программа.
20.50 Реклама.
20.55 Тиза сира.
21.30 "Кам" программа.
22.05 Время спорта.
22.25 "Потрясающие каскадерские трюки". Докум. сериал. До 23.00

НТВ
05.00 УТРО НА НТВ
07.45 Сериал "ПЯТЫЙ АНГЕЛ"
09.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
09.25 "КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК"
10.20 Ток-шоу "СТРАНА СОВЕТОВ"
11.00 "Сегодня"
11.30 Фильм "ДВОЕ И ОДНА"
13.15 "ВРЕМЯ ЕСТЬ"
13.35 "ПРОТОКОЛ"
14.00 "Сегодня"
14.35 "ПРИНЦИП ДОМИНО"
16.00 "Сегодня"
16.30 "ДАЛЬНОБОЙЩИКИ: ПОБЕД"
17.35 "ПРОТОКОЛ"
18.00 "Сегодня"
18.40 Сериал "МУР ЕСТЬ МУР", 3 серия
19.45 Сериал "ПЯТЫЙ АНГЕЛ"
21.00 "Сегодня"
21.40 "КРАСНАЯ СТРЕЛА"
21.50 Сериал "ДЕТЕКТИВ РАШ"
22.55 Сериал "МУР ЕСТЬ МУР"
00.05 "Сегодня"

ЧЕТВЕРГ, 15 АПРЕЛЯ
ОРТ
08.00 Телеканал "Доброе утро"
11.00 Новости
11.05 "Улицы разбитых фонарей".
12.10 Сериал "Клон"
13.10 Просто смех!
13.40 Дисней-клуб
14.00 Новости
14.05 Фильм "Пришла и говори"
16.00 "Город женщин"
17.00 Новости
17.20 Сериал "Берег мечты"
18.20 "Угадай мелодию"
18.50 "Большая стирка"
20.00 Вечерние новости
20.20 "Миллион алых роз"
20.50 Сериал "Клон"
21.50 "Стирка на миллион"
22.00 Детектив "Евгений Романов: Следствие ведет дилетант"
23.00 Время
23.35 "Улицы разбитых фонарей".
00.40 "Человек и закон"
01.30 Ночное "Время"
01.50 "Фабрика звезд"
02.10 "Ударная сила"
02.40 "Тени и зловещие"
03.10 "Толандуское преступление". Часть 1-я
03.40 Пираты XX века в комедии "Приключения семьи Робинзонов". До 05.20

РТР
05.00 "Доброе утро, Россия!"
08.45 Телеканал "Небо и земля".
09.50 "Короткое замыкание".
10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
11.00 ВЕСТИ.
11.30 ВЕСТИ-МОСКВА.
11.50 "Что хочет женщина".
12.50 Телеканал "Ключи от бездны. Операция Топем".
13.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
14.00 ВЕСТИ.
14.10 ВЕСТИ-МОСКВА.
14.30 "Частная жизнь".
15.30 Детектив "Путь Агаты Кристи" (Великобритания).
16.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
16.40 ВЕСТИ-МОСКВА.
17.00 ВЕСТИ.
17.10 Телеканал "Крот-2".
18.05 "Комиссар Рекс".
19.00 Телеканал "Закон".
20.00 ВЕСТИ.
20.50 "Спокойной ночи, малыши!"
20.55 Телеканал "Небо и земля".
22.00 Телеканал "Ключи от бездны. Операция Топем".
23.00 ВЕСТИ+.
23.20 "Исторические хроники" с Николаем Сидоркиным. 1918. Троицкий.
00.15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
00.30 Фильм "О, где же ты, брат?" (США). 2000 г.
02.40 "Дорожный патруль". До 02.53

НВК
07.00 "Новый день". Утренняя программа. До 08.00
18.00 "Неопознанные живые объекты". Докум. сериал.
18.25 К 60-летию Великой Победы. "Пове жизни" (ТРК "Алмазный край").
18.45 Точка роста.
19.15 Телематрион "Сердце отдаю"

16.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
16.40 ВЕСТИ-МОСКВА.
17.00 ВЕСТИ.
17.10 Телеканал "Крот-2".
18.05 "Комиссар Рекс".
19.00 Телеканал "Закон".
20.00 ВЕСТИ.
20.50 "Спокойной ночи, малыши!"
20.55 Телеканал "Небо и земля".
22.00 Телематрион "Ключи от бездны. Операция Топем".
23.00 ВЕСТИ+.
23.20 ПРЕМЬЕРА "ОСКАР". "Один день в сентябре. Ответный удар". (Швейцария - Великобритания - Германия). 2000 г.
00.20 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
00.35 Детектив "Убийство на Жуковской".
02.20 "Синемания". До 02.51

НВК
07.00 "Новый день". Утренняя программа. До 08.00
18.00 "Валики тайны и мифы XX века". Докум. сериал.
18.30 Фильм-детект.
18.40 "Улз ууртунган усталанган". И.С. Филатов ("Тайпа" ТВ).
19.15 Телематрион "Сердце отдаю детям". Прямой эфир.
20.20 Реклама.
20.30 "Сага сира-Якутия". Информ. программа.
20.50 Реклама.
20.55 Тиза сира.
21.30 "Кам" программа.
22.05 Время спорта.
22.25 "Потрясающие каскадерские трюки". Докум. сериал. До 23.00

НТВ
05.00 УТРО НА НТВ
07.45 Сериал "ПЯТЫЙ АНГЕЛ"
09.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
09.25 "КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК"
10.20 Ток-шоу "СТРАНА СОВЕТОВ"
11.00 "Сегодня"
11.30 Фильм "ДВОЕ И ОДНА"
13.15 "ВРЕМЯ ЕСТЬ"
13.35 "ПРОТОКОЛ"
14.00 "Сегодня"
14.35 "ПРИНЦИП ДОМИНО"
16.00 "Сегодня"
16.30 "ДАЛЬНОБОЙЩИКИ: ПОБЕД"
17.35 "ПРОТОКОЛ"
18.00 "Сегодня"
18.40 Сериал "МУР ЕСТЬ МУР", 3 серия
19.45 Сериал "ПЯТЫЙ АНГЕЛ"
21.00 "Сегодня"
21.40 "КРАСНАЯ СТРЕЛА"
21.50 Сериал "ДЕТЕКТИВ РАШ"
22.55 Сериал "МУР ЕСТЬ МУР"
00.05 "Сегодня"

ЧЕТВЕРГ, 15 АПРЕЛЯ
ОРТ
08.00 Телеканал "Доброе утро"
11.00 Новости
11.05 "Улицы разбитых фонарей".
12.10 Сериал "Клон"
13.10 Просто смех!
13.40 Дисней-клуб
14.00 Новости
14.05 Фильм "Пришла и говори"
16.00 "Город женщин"
17.00 Новости
17.20 Сериал "Берег мечты"
18.20 "Угадай мелодию"
18.50 "Большая стирка"
20.00 Вечерние новости
20.20 "Миллион алых роз"
20.50 Сериал "Клон"
21.50 "Стирка на миллион"
22.00 Детектив "Евгений Романов: Следствие ведет дилетант"
23.00 Время
23.35 "Улицы разбитых фонарей".
00.40 "Человек и закон"
01.30 Ночное "Время"
01.50 "Фабрика звезд"
02.10 "Ударная сила"
02.40 "Тени и зловещие"
03.10 "Толандуское преступление". Часть 1-я
03.40 Пираты XX века в комедии "Приключения семьи Робинзонов". До 05.20

РТР
05.00 "Доброе утро, Россия!"
08.45 Телеканал "Небо и земля".
09.50 "Короткое замыкание".
10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
11.00 ВЕСТИ.
11.30 ВЕСТИ-МОСКВА.
11.50 "Что хочет женщина".
12.50 Телеканал "Ключи от бездны. Операция Топем".
13.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
14.00 ВЕСТИ.
14.10 ВЕСТИ-МОСКВА.
14.30 "Частная жизнь".
15.30 Детектив "Путь Агаты Кристи" (Великобритания).
16.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
16.40 ВЕСТИ-МОСКВА.
17.00 ВЕСТИ.
17.10 Телеканал "Крот-2".
18.05 "Комиссар Рекс".
19.00 Телеканал "Закон".
20.00 ВЕСТИ.
20.50 "Спокойной ночи, малыши!"
20.55 Телеканал "Небо и земля".
22.00 Телеканал "Ключи от бездны. Операция Топем".
23.00 ВЕСТИ+.
23.20 "Исторические хроники" с Николаем Сидоркиным. 1918. Троицкий.
00.15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
00.30 Фильм "О, где же ты, брат?" (США). 2000 г.
02.40 "Дорожный патруль". До 02.53

НВК
07.00 "Новый день". Утренняя программа. До 08.00
18.00 "Неопознанные живые объекты". Докум. сериал.
18.25 К 60-летию Великой Победы. "Пове жизни" (ТРК "Алмазный край").
18.45 Точка роста.
19.15 Телематрион "Сердце отдаю"

17.35 "ПРОТОКОЛ"
18.00 "СЕГОДНЯ"
18.40 "СВОБОДА СЛОВА"
19.55 ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ. Восьмидесятилетие Победы. Фильм "ТОЛЬКО ДЛЯ ВАШИХ ГЛАЗ" (Великобритания).
22.40 КОСТА ЦЗЮ. ЛУЧШИЕ БОИ. Коста Цзю - Мигель Гонзалес.
23.45 Валери Кагарики в эротическом фильме "АФРОДИТА, БОГИНЯ ЛЮБВИ" (Франция).

СУББОТА, 17 АПРЕЛЯ
ОРТ
08.00 Новости
08.10 Сериал "Все путешествия команды Кусто". "Разговор с Кусто"
08.30 Фильм "Приключения на берегах Онтарио"
10.20 Игра, гармонь любимая!
11.00 Слово пастыря
11.10 Здоровье
12.00 Новости
12.10 "Смех"
12.30 Любимые истории
13.10 Возвращение домой.
14.00 Новости
14.10 "Заговор против Хрущева"
15.10 Док-шоу
16.00 Дисней-клуб
16.30 Умники и умницы
17.10 "Он совсем не артист... Владимир Ильин". Фильм из цикла "Интересное кино"
18.10 Остроумный фильм "Стриптиз"
19.50 Классика Уолта Диснея. Золотые годы Микки Мауса. Впервые в России
20.00 Вечерние новости
20.10 "КВН-2004".
22.00 "Кто хочет стать миллионером?"
23.00 Время
23.20 "Розыгрыш"
00.55 "Золотой Граммофон"
01.55 Романтическая комедия "Девять месяцев"
03.50 Триллер "Предназначение" (Оман). До 05.55

РТР
23.55 Фильм "Каждый вечер в одиночестве". 1969 г.
07.15 "Кино-истории Глеба Скороходова".
07.25 "Том и Джерри".
07.45 "Золотой ключ".
08.05 "Русское поле".
08.45 "Большая перемена".
09.10 "Утренняя почта".
09.45 "Сам себе режиссер".
10.40 "Форт Боярд".
12.15 "В поисках приключений".
13.15 "Клуб сенаторов".
14.00 ВЕСТИ.
14.20 Детектив "Пропажа свидетеля". 1971 г.
16.00 Фильм "Дружбиче Дюж" (США). 1957 г.
17.45 "Ха". Маленькие комедии.
18.00 Гала-концерт с участием Филиппа Киркорова, Ларисы Долиной, Владимира Винокура и многих других.
20.00 ВЕСТИ.
20.25 "Зеркало".
20.50 "Честный детектив".
21.20 "Аншлаг".
22.20 МИРОВОЕ КИНО. Фильм "Западник" (США). 1969 г.
00.30 Остроумный фильм "Семь" (США). 1995 г.
03.00 Футбол. До 21.55

НВК
16.00 "Холугу сулу". ОТРА "Тутулга".
16.45 "Охотница утве куннар" ("Калык" студия, Абыл).
17.00 Дневник республиканского фестиваля самодельного творчества, посвященного 60-летию Великой Победы "Сверкая алмазами, Победа!"
17.30 "Устаах". Телефильм. 1, 2 серии.
18.30 "Лена-ТВ". Реклама и поздравления.
19.15 "Неделя республики". Информационно-аналитическая программа.
19.55 Реклама.
20.00 ВЕСТИ.
20.25 Место встречи на НВК "Сага".
20.40 "ТВ-Спорт". Чынаалга дабайы.
21.05 К 80-летию золотодобывающей промышленности Якутии. "Золото Алдана".
21.20 "Я и фауна моя".
21.55 "Сардаана". Питерские встречи.
22.30 "Анаас шала" ("Майя" ТВ). До 23.00

НТВ
04.50 Роджер Мур в фильме "ТОЛЬКО ДЛЯ ВАШИХ ГЛАЗ" (Великобритания).
07.00 "Сегодня"
07.20 Детское утро на НТВ. "УЛИЦА СЕЗАН"
07.45 Детское утро на НТВ. "ТА-РА-РАМ"
08.00 "БЕЗ РЕЦЕПТА". Доктор Бранд.
08.30 "ОБОЗРЕВАТЕЛЬ".
09.05 "КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК: МУРАТ НАСЫРОВ - ПАВАН КУМАР".
10.00 "КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС: СТЕПА ВМЕСТО СТЕПКИ".
11.00 "Сегодня"
11.15 "ДИКИЙ МИР: ДЕЛЬФИН И РУСАЛКА". Эспадия Тимофея Бахилова.
12.10 ВЕСЕЛЫЕ ИСТОРИИ.
12.20 Стив Гуттенберг и Ким Катролл в комедии "ПОЛИЦИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-1" (США).
14.20 "КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ: ПОСТАВКИ СМЕРТИ".
15.00 "Сегодня"
15.20 "ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД" Оксаны

Пушиной. Ольга Бутина.
15.55 СЕРИАЛ ПО ВЫХОДНЫМ. "КАМЕНСКАЯ-УМИЦА ПОНЕВОЛЕ". 1 серия.
17.00 СВОЯ ИГРА.
18.00 "ЛИЧНЫЙ ВКЛАД". Информ. МАШИНО - АНАЛИТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА с Александром Герасимовым.
19.00 СВОЕ КИНО. Премия "НИКА". Лия Ахеджакова, Ольга Волкова, Валентин Гафт и Леонид Броневой в фильме Эльдара Рязанова "НЕБЕСА СЕБЕОВАНЫ".
21.35 СТЕПЛА АРТУА ПРЕДСТАВЛЯЕТ. ПРЕМЬЕРА. Мал Гибсон и Джулия Робертс в боевике "ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА" (США).
00.20 "ДВОЕ В ГОРОДЕ".
00.50 "НОЧНЫЕ МУЗЫ". "СТИЛЬ ОТ..." Ренаты Литвиновой

ВОСКРЕСЕНИЕ, 18 АПРЕЛЯ
ОРТ
08.00 Новости
08.20 Фильм "Прерия"
10.20 Служу Отчизне!
10.50 Дисней-клуб
11.10 "В мире животных"
12.00 Новости
12.10 "Путешествия заметки"
12.30 Поезд все дома
13.00 "Лосидная энциклопедия"
13.30 "Угадай мелодию"
14.00 Новости
14.10 "КВН - 2004".
16.15 Дисней-клуб
16.40 Павел Либидев в программе "Путешествия натуралиста".
17.10 "Даннин".
18.00 "Большая родина".
18.30 "Мы делаем Ералаш".
19.00 Жизнь природы.
20.00 Время
21.00 "Смешные люди".
23.00 Время. Информационно-аналитическая программа.
23.45 Большая премьера. Супербокс "Люди X" (2000 год).
01.40 Бокс. Шейн Мосс - Вилли Райт.
02.40 Валерия. "Страна любви". Лучшие песни. До 03.40

РТР
06.55 Приключенческий фильм "Акваланг на дно". 1965 г.
07.15 "Том и Джерри".
07.45 "Мир на грани".
08.10 "Военная программа" Александра Сладкова.
08.30 "Студия "Здоровье".
09.05 Лотерея "ТВ Бинго шоу".
09.25 ВЕСТИ-МОСКВА.
10.05 "Городок".
10.40 "Сто к одному". Телеигра.
11.30 "Диалоги о животных".
12.20 "Вокруг света".
13.15 "Парламентский час".
14.00 ВЕСТИ.
14.20 Фильм "Валентин и Валентина". 1985 г.
16.15 ПРЕМЬЕРА. "Земное и небесное". Фильм 2-й.
17.10 ПРЕМЬЕРА. Тележурнал "Фильм".
18.00 ПРЕМЬЕРА. "Песни XX века" с Михаилом Швыдким.
19.50 "В Городе".
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
21.00 "Специальный корреспондент".
21.25 МИРОВОЕ КИНО. ПРЕМЬЕРА. Джеки Чан и Оуэн Уилсон в приключенческой комедии "Шанхайские рыцари".
23.40 Семоза Джексон и Роберт Карлайл в остросюжетном фильме "Форшта 51" (Канада - США). 2001 г. До 01.32

НВК
16.00 Тунук.
16.30 Авторские работы журналиста Анатолия Гоголева. "Ашар уло - унур уйза". Тиза сира - нурот билига.
16.55 "Школа абитуриента". Прямой эфир.
17.30 "Канзери" программа.
18.05 "Устаах". Телефильм. 3, 4 серии.
19.10 Республиканский благотворительный детский-взрослый лотерея "Один номер из шести". Прямой эфир.
19.25 Дорубуй.
19.55 Реклама.
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
21.00 "Саргалах-экспресс". "Здар сар" мчач кайнага.
21.30 Программа корпоратива НВК "Сага" в Москве.
22.05 "Мушаны - динин кул" (Автор Аркадий Алексеев).
22.35 "Самые загадочные места мира". Док. сериал. До 23.00

НТВ
05.30 "ДОКТОР АИБОЛИТ"
05.40 Мультфильм "НУ, ПОГОДИ!"
07.00 "Сегодня"
07.20 "РАСТИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ"
07.50 Лотерея "ШАР УДАЧИ"
08.05 "ЕДИМ ДОМА"
08.35 Комедия "СУПРУГИ ХАРТ: ДО ГРОБОВОЙ ДОСКИ" (США).
10.25 "ВОЕННОЕ ДЕЛО"
11.00 "Сегодня"
11.20 "АЛЕКСИНСКИЙ СОК".
11.50 "ВНИМАНИЕ"
12.20 Комедия "ЗИГЗАГ УДАЧИ"
14.10 "Их нравы"
15.00 "Сегодня"
15.20 "ПРЕСТУПЛЕНИЕ В СТИЛЕ 'МОДЕРН'"
17.00 СВОЯ ИГРА.
18.05 Фильм НЕДЕЛИ. Боевик "ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ" (США).
20.00 "НАМЕДНИ"
21.30 "ФАКТОР СТРАХА-1"
22.30 СТЕПЛА АРТУА ПРЕДСТАВЛЯЕТ. ИЗБРАННОЕ. ПРЕМЬЕРА. Франсуа Озон. "КРИСТИНКИ" (Франция).
00.15 ЖУРНАЛ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ

онор тус байдаггүйгээр.